

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. decembra 2025. godine, donijela je

**ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O UVOĐENJU
MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH
ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE
PROTIV ŠIRENJA I UPOTREBE HEMIJSKOG ORUŽJA**

Član 1

U Odluci o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije protiv širenja i upotrebe hemijskog oružja („Službeni list CG”, broj 124/25) u članu 1 stav 1 tačka 1 poslije riječi: „2024/2695/ZVBP od 14. oktobra 2024. godine“ stavlja se zarez, a riječi: „i 2025/960/ZVBP od 20. maja 2025. godine,“ zamjenjuju se riječima: „2025/960/ZVBP od 20. maja 2025. godine i 2025/2072/ZVBP od 13. oktobra 2025. godine,“.

Član 2

U članu 2 stav 1 mijenja se i glasi:

„Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018D1544-20251015> od 15. oktobra 2025. godine.“

Član 3

Poslije člana 3 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 3a

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukom Savjeta Evropske unije 2025/2072/ZVBP od 13. oktobra 2025. godine koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.“

Član 4

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/25-4458/3

Podgorica, 18. decembra 2025. godine

Vlada Crne Gore

**Predsjednik,
mr Milojko Spajić**

Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentovanju i nema pravno dejstvo. Institucije Evropske unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Zvanične verzije relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Evropske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se direktno pristupiti putem linkova sadržanih u ovom dokumentu.

2B ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2018/1544

od 15. oktobra 2018.

[o restriktivnim mjerama protiv širenja i upotrebe hemijskog oružja](#)

(L 259 16.10.2018, 25)

Koju je izmijenila:

		br.	stranica	datum
2M1	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2019/86 od 21. januara 2019.</u>	L 18I	10	21.1.2019
M2	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2019/1722 od 14. oktobra 2019.</u>	L 262	66	15.10.2019
2M3	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2020/1466 od 12. oktobra 2020.</u>	L 335	16	13.10.2020
2M4	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2020/1482 od 14. oktobra 2020.</u>	L 341	9	15.10.2020
M5	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2021/1799 od 11. oktobra 2021.</u>	L 361	5	12.10.2021
2M6	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2022/1944 od 13. oktobra 2022.</u>	L 268	24	14.10.2022
2M7	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2022/2232 od 14. novembra 2022.</u>	L 293I	32	14.11.2022
M8	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2023/2129 od 9. oktobra 2023.</u>	L 2129	1	10.10.2023
2M9	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2024/1964 od 15. jula 2024.</u>	L 1964	1	16.7.2024
2M10	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2024/2695 od 14. oktobra 2024.</u>	L 2695	1	15.10.2024
2M11	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2025/960 od 20. maja 2025.</u>	L 960	1	20.5.2025
2M12	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2025/2072 od 13. oktobra 2025.</u>	L 2072	1	14.10.2025

ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVSP) 2018/1544

od 15. oktobra 2018.

o restriktivnim mjerama protiv širenja i upotrebe hemijskog oružja

Član 1.

„Hemijsko oružje” znači hemijsko oružje kako je definisano u članu II. Konvencije o hemijskom oružju (CWC).

Član 2.

1.

Države članice preduzimaju mjere koje su potrebne kako bi spriječile ulazak na svoje državno područje ili prelazak preko njega:

(a)

fizičkim licima koja su odgovorna ili pružaju finansijsku, tehničku ili materijalnu podršku za sljedeće aktivnosti ili su na neki drugi način u njih uključene:

i.

proizvodnju, sticanje, posjedovanje, razvijanje, prevoz, stvaranje zaliha ili prenos hemijskog oružja;

ii.

upotrebu hemijskog oružja;

iii.

učestvovanje u pripremama za upotrebu hemijskog oružja;

(b)

fizičkim licima koje pomažu bilo kom fizičkom ili pravnom licu, subjektu ili tijelu da učestvuju u bilo kojoj aktivnosti iz tačke (a) ovog stava ili ih na to ohrabruju ili podstiču, čime uzrokuju opasnost od preduzimanja takvih aktivnosti ili njoj doprinose;

(c)

fizičkim licima povezanim sa fizičkim licima navedenim u tački (a) i (b);

kako su navedene u Prilogu.

2.

Stavom 1. državu članicu ne obavezuje se da vlastitim državljanima uskrati ulazak na svoje državno područje.

3.

Stavom 1. ne dovode se u pitanje slučajevi u kojima za državu članicu postoji obaveza na osnovu međunarodnog prava, i to:

(a)

kao zemlje domaćina međunarodne međuvladine organizacije;

(b)

kao zemlje domaćina međunarodne konferencije sazvane od strane Ujedinjenih naroda ili pod njihovim pokroviteljstvom;

(c)

na osnovu multilateralnog sporazuma kojim se dodjeljuju povlastice i imuniteti; ili

(d)

na temelju Sporazuma o mirenju iz 1929. (Lateranski ugovor) koji su sklopile Sveta Stolica (Država Vatikanskoga Grada) i Italija.

4.

Smatra se da se stav 3. primjenjuje i u slučajevima kada je neka država članica zemlja domaćin Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS).

5.

Savjet Evropske unije se propisno obavještava u svim slučajevima u kojima država članica odobrava izuzeće na temelju stava 3. ili 4.

6.

Države članice mogu odobriti izuzeća od mjera koje se uvode na osnovu stava 1., ako je putovanje opravdano zbog hitne humanitarne potrebe ili zbog učestvovanja na međuvladinim sastancima i onima koje promoviše ili koje organizuje Evropska unija ili koje organizuje država članica koja predsjedava OEBS-om, a na kojima se odvija politički dijalog kojim se direktno promovišu politički ciljevi restriktivnih mjera, uključujući pravne zabrane protiv hemijskog oružja i ostvarenje razoružanja u pogledu hemijskog oružja. Države članice mogu odobriti i izuzeća od mjera određenih na osnovu stava 1. ako je ulazak ili prelazak potreban za provođenje sudskog postupka.

7.

Država članica koja želi odobriti izuzeća iz stava 6. o tome obavještava Savjet Evropske unije u pisanom obliku. Izuzeće se smatra odobrenim osim ako jedna ili više članica Savjeta Evropske unije iznese prigovor u pisanom obliku u roku od dvije sedmice od dobijanja obavještenja o predloženom izuzeću. Ako jedna ili više članica Savjeta Evropske unije iznese prigovor, Savjet Evropske unije kvalifikovanom većinom može odlučiti odobriti predloženo izuzeće.

8.

Ako država članica na osnovu stava 3., 4., 6. ili 7. odobri ulazak na svoje državno područje ili prelazak preko njega osobama navedenima u Prilogu, odobrenje se strogo ograničava na svrhu za koju je dodijeljeno i na lica na koje se direktno odnosi.

Član 3.

1.

Sva finansijska sredstva i ekonomski izvori u posjedu, u vlasništvu, na raspolaganju ili pod kontrolom:

(a)

fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela koji su za sljedeće aktivnosti odgovorni, za njih pružaju finansijsku, tehničku ili materijalnu podršku ili su u njih na drugi način uključeni:

i.

proizvodnju, sticanje, posjedovanje, razvijanje, prevoz, stvaranje zaliha ili prenos hemijskog oružja;

ii.

upotrebu hemijskog oružja;

iii.

učestvovanje u pripremama za upotrebu hemijskog oružja;

(b)

fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela koji pomažu bilo kom fizičkom ili pravnom licu, subjektu ili tijelu da učestvuju u bilo kojoj aktivnosti iz tačke (a) ovog stava ili ih na to ohrabruju ili potiču, čime uzrokuju opasnost od preduzimanja takvih aktivnosti ili njoj doprinose; i

(c)

fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela povezanih s fizičkim ili pravnim licima, subjektima ili tijelima obuhvaćenim tačkama (a) i (b) ovog stava,

kako su navedeni u Prilogu, zamrzavaju se.

2.

Nikakva finansijska sredstva ni ekonomski izvori ne smiju se staviti na raspolaganje, direktno ili indirektno, fizičkim ili pravnim licima, subjektima ili tijelima navedenima u Prilogu ni u njihovu korist.

3.

Odstupajući od stava 1. i 2. nadležno tijelo države članice može odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora, odnosno stavljanje na raspolaganje određenih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora, pod uslovima koje smatra primjerenima, nakon što je utvrdilo da su ta finansijska sredstva ili ti ekonomski izvori:

(a)

potrebni za zadovoljavanje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela navedenih u Prilogu te uzdržavanih članova porodici takvih fizičkih lica, uključujući plaćanja za prehrambene proizvode, najamninu ili otplatu hipoteke, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i naknade za javne komunalne usluge;

(b)

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara ili naknadu nastalih troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo za plaćanje taksi ili naknada za usluge redovnog čuvanja zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora ili upravljanja njima;

(d)

potrebni za vanredne troškove, pod uslovom da je nadležno tijelo najmanje dvije sedmice prije dodjele odobrenja saopštilo nadležnim organima ostalih država članica i Evropskoj komisiji razloge zbog kojih smatra da bi trebalo dodijeliti posebno odobrenje; ili

(e)

namijenjeni uplati na račun ili isplati s računa diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom, pod uslovom da su ta plaćanja namijenjena za službene potrebe diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije.

Dotična država članica obavještava ostale države članice i Evropsku komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju ovog stava.

4.

Odstupajući od stava 1., nadležna tijela države članice mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

(a)

finansijska sredstva ili ekonomski izvori predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma na koji su fizička ili pravna lica, subjekt ili tijelo iz stava 1. uvršteni na popis iz Priloga ili su predmet sudske ili upravne odluke donesene u Evropske unije, ili sudske odluke izvršive u dotičnoj državi članici, prije ili poslije tog datuma;

(b)

finansijska sredstva ili ekonomski izvori upotrebljavat će se isključivo za namirenje potraživanja osiguranih takvom odlukom ili priznatih kao valjanih takvom odlukom, u okvirima određenima važećim zakonima i propisima koji uređuju prava osoba s takvim potraživanjima;

(c)

odluka nije u korist fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela uvrštenoga na popis iz Priloga;

i

(d)

priznavanje odluke nije protivno javnom poretku dotične države članice.

Dotična država članica obavještava ostale države članice i Evropsku komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na osnovu tog stava.

5.

Stavom 1. fizičko ili pravno lice, subjekat ili tijelo uvrštene na popis iz Priloga ne sprečava se da izvrše plaćanja dospjela na osnovu ugovora sklopljenog prije datuma na koji su takva fizička ili pravna lica, subjekat ili tijelo uvršteni na navedeni popis, pod uslovom da je dotična država članica utvrdila da plaćanje ne primaju, direktno ili indirektno, fizička ili pravna lica, subjekat ili tijelo iz stava 1.

6.

Stav 2. ne primjenjuje se na priliv na zamrznute račune od:

(a)

kamata ili drugih zarada na tim računima;

(b)

plaćanja dospjelih na osnovu ugovora, sporazuma ili obaveza sklopljenih odnosno preuzetih prije datuma na koji su ti računi počeli podlijevati mjerama predviđenim u stavu 1. i 2. ili

(c)

plaćanja dospjelih na temelju sudskih, upravnih ili arbitražnih odluka donesenih u Evropskoj uniji ili izvršivih u dotičnoj državi članici;

pod uslovom da sve takve kamate, drugi prihodi i plaćanja i dalje podliježu mjerama predviđenim u stavu 1.

[M9](#)

7.

Stav 2. ne primjenjuje se na organizacije i agencije koje Evropska unija ocjenjuje na temelju stupova i s kojima je Evropska unija potpisala okvirni sporazum o finansijskom partnerstvu na osnovu kojeg organizacije i agencije djeluju kao humanitarni partneri Evropske unije, pod uslovom da je pružanje finansijskih sredstava ili ekonomskih resursa iz stava 2. potrebno za isključivo humanitarne svrhe.

8.

U slučajevima koji nisu obuhvaćeni stavom 7. i odstupajući od stava 1. i 2., nadležni organi države članice mogu izdati posebna ili opšta odobrenja, pod opštim ili posebnim uslovima koje smatraju primjerenima, za oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora odnosno za stavljanje na raspolaganje određenih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora, pod uslovima da je pružanje takvih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora potrebno za isključivo humanitarne svrhe.

9.

Ako nadležni organi u roku od pet radnih dana od dana dobijanja zahtjeva za odobrenje na osnovu stava 8. ne donese negativnu odluku, ne zatraži informacije niti izda obavještenje o tome da mu je potrebno dodatno vrijeme, smatra se da je to odobrenje izdato.

10.

Dotična država članica obavještava ostale države članice i Evropsku komisiju o svakom odobrenju izdatom na osnovu stava 8. ili 9. u roku od dvije sedmice od izdavanja takvog odobrenja.

[B](#)

Član 4.

1.

Savjet Evropske unije, na predlog države članice ili Visokog predstavnika Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku, jednoglasno odlučuje o uspostavljanju i izmjeni popisa iz Priloga.

2.

Savjet Evropske unije odluku iz stava 1., kao i razloge za uvrštavanje na popis, saopštava dotičnom fizičkom ili pravnom licu, subjektu ili tijelu direktno, ako je adresa poznata, ili objavom obavještenja, te na taj način tom licu, subjektu ili tijelu pruža mogućnost svjedočenja.

3.

Ako su podnesena svjedočenja ili su izneseni važni novi dokazi, Savjet Evropske unije preispituje odluku iz stava 1. i o tome obavještava dotično fizičko ili pravno lice, subjekat ili tijelo.

Član 5.

1.

U Prilogu se navode razlozi za uvrštenje na popis fizičkih i pravnih lica, subjekata i tijela iz člana 2. i 3.

2.

Prilog takođe sadrži podatke potrebne za utvrđivanje identiteta dotičnih fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela, ako su ti podaci dostupni. U pogledu fizičkih lica takvi podaci mogu uključivati imena, uključujući druga imena, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj pasoša i lične karte, pol, adresu ako je poznata te funkciju ili zanimanje. U pogledu pravnih lica, subjekata ili tijela, takvi podaci mogu uključivati nazive, mjesto i datum upisa u registar, broj upisa u registar i mjesto obavljanja djelatnosti.

Član 6.

Ne udovoljava se nijednom zahtjevu u vezi s bilo kojim ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje direktno ili indirektno, u cjelini ili djelimično, uticale mjere određene na temelju ove Odluke, uključujući zahtjeve za odštetu ili bilo koje druge zahtjeve te vrste, primjera radi zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obaveznice, jamstva ili odštete, posebno finansijskog jamstva ili finansijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

(a)

fizička ili pravna lica, subjekti ili tijela uvršteni na popis iz Priloga;

(b)

fizička ili pravna lica, subjekti ili tijela koji djeluju putem jedne od lica, subjekata ili tijela iz tačke (a) ili u njihovo ime.

Član 7.

Kako bi učinak mjera utvrđenih u ovoj Odluci bio što veći, Evropska unija podstiče treće države da donesu mjere ograničavanja slične onima koje su predviđene u ovoj Odluci.

[☐M10](#)

Član 8.

[☐M12](#)

1.

Ova se Odluka primjenjuje do 16. oktobra 2026. Ova se Odluka stalno preispituje.

[☐M10](#)

2.

Izuzeci iz člana 3. stava 7., 8. i 9. u pogledu člana 3. stava 1. i 2. redovno se preispituju, a najmanje svakih dvanaest mjeseci ili na hitan zahtjev bilo koje države članice, Visokog predstavnika Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku ili Evropske komisije nakon što je došlo do bitne promjene okolnosti.

[☐B](#)

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u *Službenom listu Evropske unije*.

POPIS FIZIČKIH I PRAVNIH LICA, SUBJEKATA I TIJELA NAVEDENIH U ČLANU 2 I 3 DOSTUPNI NA LINKU:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018D1544-20251015#anx_1